

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

STUDY

You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



SA EXAM
PAPERS



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KEREITE YA 12

SESOTHO PUO YA LAPENG (HL)

PAMPIRI YA BORARO (P3)

PUDUNGWANA 2019

MATSHWAO: 100

NAKO: Dihora tse 2½

Pampiri ena e na le maqephe a 5.

DITAELO LE DIKELETSO HO MOHLAHLOBUWA

1. Pampiri ena e arotswe DIKAROLO TSE PEDI:

KAROLO YA A: Moqoqo (50)
KAROLO YA B: Ditema tsa Kgokahano (2 x 25) (50)
2. Araba potso E LE NNGWE KAROLONG YA A le dipotso TSE PEDI KAROLONG YA B.
3. Araba dipotso TSOHLE ka Sesotho.
4. Qala KAROLO E NNGWE le E NNGWE leqepheng LE LETJHA.
5. Etsa moralo wa tema e nngwe le e nngwe (ka ho etsa mmapa wa monahano/ daekramo/tjhate e bontshang tatelano ya mehopolo kapa lenane la dintlha tseo o tlang ho ngola ka tsona). Ha o qetile ho ngola tema ya hao, e bale hape ho hlaola diphoso. Meralo e hlahiswe QALONG ya tema ka nngwe.
6. Meralo yohle e totobatswe ka tshwanelo hore ke meralo. O eletswa ho habahanya mela meralong yohle.
7. O eletswa ho sebedisa nako ka mokgwa ona:

KAROLO YA A: Metsotso e 80
KAROLO YA B: Metsotso e (2 x 35) 70
8. Nomora dikarabo tsa hao jwalo ka ha dipotso di nomorilwe pampiring ya dipotso.
9. Sehlooho se se ke sa balellwa e le karolo ya palo ya mantswa.
10. Ngola ka mongolo o makgethe mme o balehang.

KAROLO YA A: MOQOQO**POTSO YA 1**

Kgetha sehlooho kapa setshwantsho SE LE SENG, mme o ngole moqoqo wa bolelele ba mantswe a 400 ho isa ho a 450 (dikahare feela). Hopola ho etsa moralo le ho hlaola diphoso.

1.1 Botjhaba ba ka, boikgantsho ba ka! [50]

1.2 Mokgwa oo tjehelete ya balefi ba lekgetho e sebediswang ka wona. [50]

1.3 Mohlang oo ka ithuta ho nka boikarabelo ba ketso tsa ka. [50]

1.4 Ho latela kamoo tlikefetso e seng e hlwele mekwalaba kateng, ke nako jwale ya hore Aforika Borwa e kgutlise kahlolo ya thapo!

Sekaseka sehlooho sena, mme o hlahise mahlakore a mabedi a kang o nto totobatsa ntlhakemo ya hao. [50]

1.5 Ebe mehlolo e etswang ke baruti ba bang ke nnete kapa ke ho thetsa setjhaba? Kgetha lehlakore, o hlakise ntlhakemo ya hao. [50]

1.6 Ditshwantsho tse latelang di ka qholotsa mehopollo e itseng maikutlong a hao.

Kgetha SE LE SENG, mme o ngole moqoqo ka mohopollo wa sehlooho o qholotswang ke setshwantsho. Ngola nomoro ya potso eo o e kgethang, mme o iqapele sehlooho sa hao.

1.6.1



[Setshwantsho se qotsitse ho google: Windows Live photo gallery]

[50]

1.6.2



[Setshwantsho se qotsitswe ho google: Live photo gallery]

[50]

1.6.3



[Setshwantsho se qotsitswe ho google: Live photo gallery]

[50]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 50

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO**POTSO YA 2**

Kgetha mme o ngole ditema TSE PEDI tsa bolelele ba mantswe a 180 ho isa ho a 200 (dikahare feela) tema ka nngwe. Hopola ho etsa moralo temeng e nngwe le e nngwe, mme o be o boele o lekole tema ya hao botjha ho hlaola diphoso.

2.1 LENGOLO LA TLETLEBO

Ngola lengolo le yang koranteng ya selehae moo o tletlebang ka tshebediso ya puo e fosahetseng e sebediswang koranteng eo.

[25]**2.2 ATIKELE E YANG LESEDINYANENG**

Mmele o moholo ke tshita batjheng ba kajeno. Kgothalletsa batjha ho ba le seabo dipapading hore ba fokotse monono ka ho ngola atikele e yang lesedinyaneng la selehae.

[25]**2.3 PUO**

Ngola puo ya teboho eo o tlang ho e tshetlehela motho ya neng a kopilwe ke sekolo ho tla le kgothatsa nakong ya ho saenwa ha boitlamo ha baithuti ba kereiti ya 12 pele ba ngola ditlhahlobo tsa makgaolakgang.

[25]**2.4 TEKOLOKAKARETSO**

O ile wa boha filimi e ileng ya o kgahla haholo. Ngola tekolokakaretso ya filimi eo.

[25]**2.5 PUISANO**

Motswalle wa hao o batla ho latela lekala la mmimo, mme wena o kgahlanong le seo kaha o tseba mathata ao dibini di kopanang le ona sedikadikweng sena sa mmimo. Ngola puisano pakeng tsa hao le yena moo o mo lemosang ka mathata ana.

[25]**2.6 OBITJHUARI**

Malomao ya neng a se a hodile haholo, o hlokahetse. Bomotswalao ba o kopile ho ba thusa ho ba ngolla obitjhuari. Ba ngolle obitjhuari eo.

[25]**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 50****MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 100**